

# IBRAHIM-EF. ŠEHOVIĆ: BOŠNJAK KOJI JE PREPISAO KUR'AN 66 PUTA

Meho MANJGO

UDK 091=411.21(497.6)  
929 Šehović I.  
28-254(0.032)

DOI: <http://dx.doi.org/10.26340/muallim.v18i72.1624>

**SAŽETAK:** U historiji islama veoma bitno mjesto zauzimaju prepisivači Kur'ana jer su na sebi svojstven način doprinijeli širenju islama po cijelom svijetu. Pored arapskih, perzijskih, turskih i indijskih prepisivača, značajno mjesto u historiji prepisivanja Kur'ana zauzimaju i prepisivači iz Bosne i Hercegovine. Od dolaska Osmanlija na prostor Bosne i Hercegovine među Bošnjacima se pojavilo nekoliko vrhunskih prepisivača Kur'ana, a jedan od njih je Ibrahim ef. Šehović. Ovaj rad upravo ima za cilj da prikaže život i rad tog značajnog bosanskohercegovačkog prepisivača Božije riječi.

*Ključne riječi:* Ibrahim Šehović, *Mushaf*, prepisivanje Kur'ana

## Ibrahim-ef. Šehović: Neumorni prepisivač Božje riječi

Tradicija prepisivanja *Mushafa* u Bosni i Hercegovini neraskidivo je povezana sa dolaskom Osmanlija i islama na ove prostore. Od njihovog dolaska pa do današnjih dana među Bošnjacima se pojavilo nekoliko vrhunskih kaligrafa i prepisivača. Oni su pored *Mushafa* prepisivali i vrijedna djela iz tefsirskih, hadiskih, akaidskih i drugih islamskih nauka.

Među bosanskohercegovačkim prepisivačima *Mushafa* posebno se ističe hfv. Ibrahim-ef. Šehović, imam Careve džamije i vrstan kaligraf. Pored obavljanja imamske dužnosti u Carevoj džamiji, hfv. Šehović se tokom svoga života neumorno bavio i prepisivanjem *Mushafa*. Pojedine prijepise *Mushafa* hfv. Šehović je završavao za

nepunu godinu, a njegovi primjerici su prema riječima Mehmeda Handžića u Sarajevu "mnogo cijenjeni i nazivani su *Mushafima Careva imama*".<sup>1</sup>

Pouzdano se zna da je hfv. Šehović za svoga života prepisao Kur'an najmanje 66 puta, jer je na svakom primjerku naveo koji mu je to po redu prijepis. Nažalost, svi njegovi rukopisi *Muhafa* nisu sačuvani. Od ukupno 66 prepisanih *Mushafa*, četiri se čuvaju u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. *Mushaf* pod brojem R-4371 u Biblioteku je došao iz Sulejmanija džamije u Travniku, a hfv. Šehović ga je prepisao 1194/1780. godine. Na kraju *Mushafa* hfv. Šehović kaže da je

to trideset i drugi *Mushaf* koji je on prepisao. U kataloškoj obradi ovog *Mushafa*, Kasim Dobrača je zapisao: "Nash lijep. Naslovi sura pisani crvenim. Ajeta su označena krupnim zlatnim tačkama... Papir tamnobijel, deblji. Povez kožni, originalan oštećen, sa ornamentima i pozlaćenim ukrasima na koricama."<sup>2</sup>

Pedeset treći primjerak *Mushafa* (R-9840) hfv. Šehovića otkupljen je od Seida Strike iz Sarajeva. Na rubu prijeklopa ovoga *Mushafa* kojeg je hfv. Šehović prepisao 1214/1799. godine utisnut je ajet u kojem se kaže: "Dotaći ga smiju samo oni čisti." Iz Sagrakči hadži Mahmudove (Ulomljenice) džamije u Sarajevu

<sup>1</sup> Mehmed Handžić (1942-43), "Hfv. Ibrahim ef. Šehović", *El-Hidaje*, VI, 10-11, 292.

<sup>2</sup> Dobrača, K. (2000). Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa. Svezak I, 2 izd. Sarajevo: El-Kalem, 32.



Bogato ukrašene prve stranice Mushafa kaligrafa hafiza Ibrahima Šehovića. Ovo je njegov 53. po redu prijepis Mushafa. Prijepis je završen 1214/1799. godine

donesen je u Biblioteku pedeset šesti primjerak Mushafa hfvz. Šehovića. Mushaf je prepisan 1215/1800. godine, a u kataloškoj obradi zaveden je pod brojem R-6978. Šezdeset treći primjerak Mushafa hfvz. Šehovića (R-7575) porijeklom je iz Rogatice a otkupljen je od Bećira Divovića. Ovaj Mushaf hfvz. Šehović prepisao je 1222/1807. godine i na kraju Mushafa je zapisao: *Elhamdu lillahi el-lezi jessere itmame hazel-Mushafi eš-šerifi... bi jedil-fekiri Ibrahim ibn el-hadždži Muhammed es-Sara'i.../ Hvala Allahu Koji je omogućio da prijepis ovog Mushafa Časnog, svojom rukom završi siromah Ibrahim, sin hadži Muhammeda Sarajlije.*<sup>3</sup>

Pored primjeraka koji se čuvaju u Biblioteci, pojedini primjerici Mushafa hfvz. Šehovića bili su u privatnom vlasništvu kod prof. Ahmeda ef. Tuzlića, hfvz. Džemaluddin ef. Hadžijahića i hadži Mujage Merhemića.<sup>4</sup>

Pored prepisivanja Kur'ana, hfvz. Šehović je prepisivao i druga djela iz islamskih nauka. Pouzdano se zna da je za vrijeme svoga života prepisivao i zbirku dova pod naslovom *Dela'ilul-hajrat*. Dva bogato ukrašena primjerka rukopisa ove zbirke salavata čuvaju se u Gazi Husrev-begovoj biblioteci.<sup>5</sup> Jedan od tih primjeraka (R-7579) hfvz. Šehović je završio 1195/1781., a na kraju rukopisa ostavio je bilješku da mu je to treći primjerak prijepisa

ovoga djela. Rukopis je karakterističan po tome što je "ukrašen izvanrednim unvanima, slikama harema u Mekki i Medini, lijepo izrađenim rozetama po rubovima pojedinih listova, a na koricama i prekljopu utisnuti su pozlaćeni ornamenti."<sup>6</sup>

### Ko je bio Ibrahim Šehović?

Prema riječima Mehmeda Handžića "kuća ovoga prepisivača Božije knjige bila je iznad šejh Bagdadijine džamije na vrh Bistrika, odmah na čosku kraj groblja, kada se kreće na Vlašku mahalu. To je ona ista kuća u čijem je dvorištu 1321. (1904.) H. Mujaga Merhemić napravio ženski


<sup>3</sup> Lavić, O. (2006). Katalog arapskih, turških, perzijskih i bosanskih rukopisa. Svezak XV. Sarajevo: El-Kalem, 32-35; Popara, H. Četiri rukopisa Mushafa porodice Strik iz Sarajeva. Dostupno na: <http://www.ghb.ba/cetiri-rukopisa>

sa-mushafa-porodice-strik-iz-sarajeva  
<sup>4</sup> Mehmed Handžić, "Hfvz. Ibrahim ef. Šehović", 293.

<sup>5</sup> Fajić, Z. (2003). Katalog arapskih, turških, perzijskih i bosanskih rukopisa. Svezak XI. Sarajevo: El-Kalem, 561;

Dobrača, Katalog, sv. I, 534.

<sup>6</sup> Jahić, M. (2017). Rukopisni fond Biblioteke. U: O. Lavić, ur. *Gazi Husrev-begova biblioteka: 480 godina postojanja*, Sarajevo: Gazi Husrev-begova biblioteka, 63-64.



Iluminirane stranice rukopisa *Delailu-l-hajrat*, prepisao Ibrahim Šehović 1195/1781.

mekteb i kuću uvakufio za bulu toga mekteba. U čošku te kuće bilo je nekad po zidu raznih levhi i natpisa, koje je pisao spomenuti Hfz. Ibrahim-ef., a koji su vremenom stradali.<sup>7</sup>

Kako smo već ranije spomenuli, hfvz. Ibrahim-ef. Šehović bio je imam Careve džamije u Sarajevu, te su ga zbog toga u narodu zvali *Carev imam*. Bio je vanredno dobar kaligraf, a Hamdija Kreševljaković ga ubraja u najznamenitije prepisivače Kur'ana u Bosni i Hercegovini krajem XVII i početkom XVIII stoljeća.<sup>8</sup> U prijepisima Mushafa potpisivao se kao "Ibrahim sin hadži Muhammedov Sarajlija." U svome potpisu on ne navodi svoje prezime niti spominje da je bio hafiz Kur'ana. Međutim, bogata narodna tradicija i svjedočenja H. Mujage

Merhemić nam otkrivaju njegovo prezime (Šehović) i njegovu časnu titulu (hafizu-l-Kur'an).<sup>9</sup>

Opisujući groblje u mahali mesdžida šejha Bagdadije na Bistriku, Mehmed Mujezinović ističe da se u njemu nalazi nišan sa ulemanskim turbanom. Na nišanu je lijepim sulus pismom napisano: "El-Fatiha. El-mevtu ke'sun kullun-nasi šaribuhi, vel-kabru sandukun kullun-nasi dahiluhu. Sene 1225." Što u prijevodu znači: "(Prouči) Fatihu. Smrtnu čašu svak će ispit i u grob (poput sanduka) unići. Godina 1225."<sup>10</sup>

Kako se može vidjeti u ovom natpisu nije spomenuto ime umrle osobe. Na nišanu je uklesana 1225. h. godina a hfvz. Šehović je živ 1226. h. godine što se može zaključiti po datumu prijepisa posljednjeg Mushafa

koji je prepisao.<sup>11</sup> U tekstu koji je posvećen hfvz. Šehoviću, Mehmed Handžić navodi da mu je Mujaga Merhemić posvjedočio, a jedan stari čovjek potvrdio da nišan sa gore spomenutim natpisom pripada hfvz. Šehoviću. Handžić prepostavlja da je hfvz. Šehović "još za života obilježio sebi grob i usadio nišane, stavivši na njih godinu 1225."<sup>12</sup> Mujezinović dodaje da postoji mogućnost da je "Šehoviću nadgrobni spomenik podignut koju godinu poslije njegove smrti, pa je 1225. godina stavljena po prilici ne istražujući tačan datum njegove smrti."<sup>13</sup>

Dakle, prema narodnoj predaji hfvz. Šehović je ukopan preko puta Šejh-Bagdadijine džamije u vrh Bistrka. Međutim, i pored toga što se pouzdano ne zna mjesto i godina

<sup>7</sup> Handžić, "Hfvz. Ibrahim ef. Šehović", str. 292.

<sup>8</sup> Sučeska, A. i Pelidić, E. (1991). Hamdija Kreševljaković – Izabrana djela II. Sarajevo: Veselin Masleša, 228.

<sup>9</sup> Handžić, "Hfvz. Ibrahim ef. Šehović", 293.

<sup>10</sup> Mujezinović, M. (1974). Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine I. Sarajevo: Veselin Masleša, 433.

<sup>11</sup> Dobroča, Katalog, sv. I, 25-26.

<sup>12</sup> Handžić, "Hfvz. Ibrahim ef. Šehović", 293.

<sup>13</sup> Mujezinović, M. (1974). Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine I. Sarajevo: Veselin Masleša, 433.

njegove smrti i pored toga što je prošlo nekoliko stoljeća od kako je preselio na bolji svijet, hfz. Šehović

je ostavivši u emanet svome narodu trajnu vrijednost ipak "ostao živ". Svojim hifzom Kur'ana i njegovim

prepisivanjem hfz. Šehoviću pripada neizmjerna zasluga za očuvanje Božije riječi na ovim prostorima.

## الموجز

الشيخ إبراهيم شيخوفيتش، بوشنافي نسخ القرآن الكريم ٦٦ مرة  
ميهو مانغو

يحتل نسخ القرآن الكريم في التاريخ الإسلامي مكانة مهمة جدا، لأنهم ساهموا بذلك في نشر الإسلام في كل أنحاء العالم. وإلى جانب النسخ العرب والأتراء والفرس والهنود، احتل النسخ البوسنيون مكانة متميزة في تاريخ نسخ القرآن الكريم، ومنذ وصول العثمانيين إلى البوسنة والهرسك، بُرِزَ عدد من نسخ القرآن الكريم المرموقين، من بينهم الشيخ إبراهيم شيخوفيتش. ويهدف هذا العمل إلى تسليط الضوء على حياة وأعمال هذا البوسي الناصل لكلام الله.

الكلمات الرئيسية: إبراهيم شيخوفيتش، المصحف الشريف، نسخ القرآن الكريم.

## Summary

IBRAHIM EF. ŠEHOVIĆ: BOSNIAN TRANSCRIPTIONS OF THE QUR'AN

Meho Manجو

Transcribers of the Qur'an have a significant role in the history of Islam, for their specific contribution in spreading Islam throughout the world. Besides Arabic, Persian, Turkish and Indian transcribers, significant contribution to the history of Qur'an transcription was made by transcribers of Bosnia and Herzegovina. Since the Ottoman arrival in this area a number of most renowned transcribers have appeared from amongst the Bosniaks. One of those is Ibrahim ef. Šehović. This article aims to present the life and work of this renowned transcriber of the Word of God.

*Key words:* Ibrahim Šehović, Mushaf, transcription of the Qur'an